



Open Banking - Sharing your data and making payments through other providers: how are we doing?

Since 2018, you've been able to share your Barclays data with other companies so that you can use their services and make payments through them. For example, you might want to share your Barclays data with a company that lets you operate all your accounts from one place. This is called 'Open Banking'.

To make sure you're getting the best service from us when you use Open Banking, we've put together the data below, which tells you how well we're performing. It shows how fast our service has been and whether there have been times when it isn't available.

Most of them compare our Open Banking services to our digital banking services. By 'digital banking services', we mean the Barclays.Net and Barclays iPortal

Is our Open Banking service available consistently?

Percentage time available - This information compares the amount of time our Open Banking service was available to the amount of time our digital banking services were available over the last three months.

Sometimes we plan outages so that we can release new features or carry out maintenance. We've included all the time our Open Banking service and digital banking services weren't available in the table, whether or not the outage was planned. We always let our customers know when we've planned outages and we give them details of other ways of doing their day-to-day banking.

Date	Open Banking Service		Barclays.Net		Barclays iPortal		Digital Client Payments	
	Uptime (%)	Downtime (%)	Uptime (%)	Downtime (%)	Uptime (%)	Downtime (%)	Uptime (%)	Downtime (%)
01 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
02 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
03 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
04 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
05 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
06 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
07 Jan 2024	99.96%	0.04%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
08 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
09 Jan 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
10 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
11 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
12 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
13 Jan 2024	100.00%	0.00%	75.0%	25.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
14 Jan 2024	99.99%	0.01%	75.0%	25.0%	33.3%	66.7%	100.0%	0.0%
15 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
16 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
17 Jan 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
18 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
19 Jan 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
20 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
21 Jan 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
22 Jan 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
23 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
24 Jan 2024	99.95%	0.05%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
25 Jan 2024	99.92%	0.08%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
26 Jan 2024	99.97%	0.03%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
27 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
28 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
29 Jan 2024	99.98%	0.02%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
30 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
31 Jan 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
01 Feb 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
02 Feb 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
03 Feb 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
04 Feb 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
05 Feb 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
06 Feb 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
07 Feb 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
08 Feb 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
09 Feb 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
10 Feb 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
11 Feb 2024	99.98%	0.02%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
12 Feb 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
13 Feb 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
14 Feb 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
15 Feb 2024	99.98%	0.02%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
16 Feb 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
17 Feb 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
18 Feb 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
19 Feb 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
20 Feb 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
21 Feb 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
22 Feb 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
23 Feb 2024	99.96%	0.04%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
24 Feb 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
25 Feb 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
26 Feb 2024	99.96%	0.04%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
27 Feb 2024	99.95%	0.05%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
28 Feb 2024	99.98%	0.02%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
29 Feb 2024	99.96%	0.04%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
01 Mar 2024	99.96%	0.04%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
02 Mar 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
03 Mar 2024	99.98%	0.02%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
04 Mar 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
05 Mar 2024	99.95%	0.05%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
06 Mar 2024	99.95%	0.05%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
07 Mar 2024	99.94%	0.06%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
08 Mar 2024	99.95%	0.05%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
09 Mar 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
10 Mar 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
11 Mar 2024	99.94%	0.06%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
12 Mar 2024	99.96%	0.04%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
13 Mar 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%

14 Mar 2024	99.95%	0.05%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
15 Mar 2024	99.96%	0.04%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
16 Mar 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	41.7%	58.3%	100.0%	0.0%
17 Mar 2024	99.19%	0.81%	100.0%	0.0%	37.5%	62.5%	100.0%	0.0%
18 Mar 2024	99.95%	0.05%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
19 Mar 2024	99.99%	0.01%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
20 Mar 2024	99.95%	0.05%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
21 Mar 2024	99.98%	0.02%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
22 Mar 2024	99.97%	0.03%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
23 Mar 2024	100.00%	0.00%	75.0%	25.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
24 Mar 2024	94.69%	5.31%	25.0%	75.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
25 Mar 2024	99.92%	0.08%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
26 Mar 2024	99.87%	0.13%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
27 Mar 2024	99.95%	0.05%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
28 Mar 2024	99.95%	0.05%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
29 Mar 2024	99.98%	0.02%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
30 Mar 2024	100.00%	0.00%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
31 Mar 2024	94.90%	5.10%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%

Response time in milliseconds - This information compares the amount of time it took for a company to make an Open Banking payment that you'd authorised to the amount of time it took using our digital banking services.

Date	Open Banking Service v3.1	Barclays.Net	Digital Client Payments
01 Jan 2024	530	2813	2232
02 Jan 2024	1040	2301	1682
03 Jan 2024	666	2272	1508
04 Jan 2024	659	2413	1673
05 Jan 2024	696	2377	1585
06 Jan 2024	569	3232	6130
07 Jan 2024	709	3817	3066
08 Jan 2024	541	2227	1584
09 Jan 2024	628	2271	1558
10 Jan 2024	629	2266	1592
11 Jan 2024	509	2267	1561
12 Jan 2024	649	2286	1539
13 Jan 2024	526	3092	2403
14 Jan 2024	701	3973	3591
15 Jan 2024	536	2461	1885
16 Jan 2024	635	2485	1686
17 Jan 2024	627	2255	2185
18 Jan 2024	523	2272	1668
19 Jan 2024	669	2255	1709
20 Jan 2024	527	2969	2374
21 Jan 2024	693	3116	3707
22 Jan 2024	509	2230	1694
23 Jan 2024	512	2227	1598
24 Jan 2024	613	2266	1586
25 Jan 2024	687	2230	1604
26 Jan 2024	936	2233	1548
27 Jan 2024	550	2981	1950
28 Jan 2024	615	3704	2855
29 Jan 2024	684	2261	1686
30 Jan 2024	516	2238	1584
31 Jan 2024	818	2275	1978
01 Feb 2024	856	2256	1686
02 Feb 2024	534	2223	1519
03 Feb 2024	546	2759	2433
04 Feb 2024	657	4559	3789
05 Feb 2024	659	1999	1510
06 Feb 2024	480	2464	1519
07 Feb 2024	598	2035	1516
08 Feb 2024	583	2017	1511
09 Feb 2024	611	2045	1457
10 Feb 2024	436	2352	1943
11 Feb 2024	892	2752	2270
12 Feb 2024	541	2187	1725
13 Feb 2024	496	2161	1621
14 Feb 2024	401	2177	1615
15 Feb 2024	397	2100	1455
16 Feb 2024	398	2181	2124
17 Feb 2024	431	3112	2081
18 Feb 2024	687	3048	2192
19 Feb 2024	508	2287	1696
20 Feb 2024	509	2932	1904
21 Feb 2024	470	2352	1635
22 Feb 2024	427	2936	1643
23 Feb 2024	565	2240	2186
24 Feb 2024	332	3088	3586
25 Feb 2024	577	3426	2307
26 Feb 2024	480	2312	1484
27 Feb 2024	460	2169	1509
28 Feb 2024	541	2158	1462
29 Feb 2024	802	2173	1452
01 Mar 2024	931	2160	1441
02 Mar 2024	332	3249	2636
03 Mar 2024	685	3462	2289
04 Mar 2024	566	2290	1740
05 Mar 2024	327	2186	1878
06 Mar 2024	328	2135	1523
07 Mar 2024	444	2175	1596
08 Mar 2024	479	2276	1397
09 Mar 2024	363	3371	3497
10 Mar 2024	540	3757	2227
11 Mar 2024	347	2294	1853
12 Mar 2024	489	2195	1461
13 Mar 2024	427	2175	1494
14 Mar 2024	453	2210	1395
15 Mar 2024	344	2322	1381
16 Mar 2024	353	2928	2587
17 Mar 2024	786	3170	1563
18 Mar 2024	452	2271	1216
19 Mar 2024	468	2164	1134
20 Mar 2024	434	2183	1225
21 Mar 2024	446	2137	1148
22 Mar 2024	497	2153	1185
23 Mar 2024	342	2730	1843
24 Mar 2024	379	3440	2007
25 Mar 2024	397	2037	1092
26 Mar 2024	630	2084	1062
27 Mar 2024	498	2083	1149
28 Mar 2024	630	2076	1169
29 Mar 2024	358	2343	1363
30 Mar 2024	321	3143	2613
31 Mar 2024	343	3573	2041

Response time in milliseconds - This information shows how quickly we provided data when we were asked for it by companies you authorised to request it. This is compared to the amount of time it took to access the same information using our digital banking services.

Date	Open Banking Service v3.1	Barclays.Net	Barclays iPortal
01 Jan 2024	300	3225	1387
02 Jan 2024	305	2502	1409
03 Jan 2024	312	2432	1350
04 Jan 2024	311	2702	1365
05 Jan 2024	305	2501	1412
06 Jan 2024	306	3407	1773
07 Jan 2024	337	4102	1976
08 Jan 2024	306	2405	1320
09 Jan 2024	308	2500	1335
10 Jan 2024	306	2617	1331
11 Jan 2024	305	2526	1337
12 Jan 2024	305	2558	1346
13 Jan 2024	302	3237	1866
14 Jan 2024	335	3882	2109
15 Jan 2024	308	2764	1492
16 Jan 2024	304	2626	1431
17 Jan 2024	307	2437	1973
18 Jan 2024	308	2578	1453
19 Jan 2024	308	2517	1397
20 Jan 2024	306	3442	1929
21 Jan 2024	335	3508	2012
22 Jan 2024	310	2420	1406
23 Jan 2024	309	2676	1435
24 Jan 2024	313	2653	1398
25 Jan 2024	314	2693	1450
26 Jan 2024	310	2593	1440
27 Jan 2024	309	3055	1665
28 Jan 2024	346	3914	2160
29 Jan 2024	323	2574	1470
30 Jan 2024	324	2417	1413
31 Jan 2024	322	2503	1435
01 Feb 2024	317	2494	1660
02 Feb 2024	317	2442	1607
03 Feb 2024	313	2780	1917
04 Feb 2024	344	3772	2529
05 Feb 2024	304	2449	1503
06 Feb 2024	298	2603	1539
07 Feb 2024	387	2470	1541
08 Feb 2024	347	2385	1535
09 Feb 2024	303	2423	1481
10 Feb 2024	270	2562	1541
11 Feb 2024	321	4425	1864
12 Feb 2024	298	2673	1559
13 Feb 2024	301	2616	1498
14 Feb 2024	300	2689	1480
15 Feb 2024	299	2489	1516
16 Feb 2024	297	2634	1468
17 Feb 2024	304	3746	1854
18 Feb 2024	331	3471	2052
19 Feb 2024	291	3252	1507
20 Feb 2024	295	3245	1943
21 Feb 2024	294	2790	1521
22 Feb 2024	289	3369	1743
23 Feb 2024	291	2502	1455
24 Feb 2024	288	3717	1553
25 Feb 2024	323	3999	2014
26 Feb 2024	288	2743	1446
27 Feb 2024	292	2411	1459
28 Feb 2024	294	2483	1443
29 Feb 2024	289	2470	1504
01 Mar 2024	295	2556	1433
02 Mar 2024	280	3635	1573
03 Mar 2024	322	4423	1844
04 Mar 2024	276	2650	1503
05 Mar 2024	274	2536	1815
06 Mar 2024	277	2520	1394
07 Mar 2024	282	2557	1495
08 Mar 2024	281	2710	1472
09 Mar 2024	326	3607	1689
10 Mar 2024	353	4151	1870
11 Mar 2024	277	2985	1516
12 Mar 2024	363	2665	1471
13 Mar 2024	278	2606	1453
14 Mar 2024	282	2497	1436
15 Mar 2024	276	2638	1437
16 Mar 2024	275	3781	2135
17 Mar 2024	480	4552	1261
18 Mar 2024	276	2531	1101
19 Mar 2024	287	2511	1185
20 Mar 2024	273	2658	1134
21 Mar 2024	278	2607	1157
22 Mar 2024	273	2694	1193
23 Mar 2024	267	3038	1393
24 Mar 2024	308	3573	1799
25 Mar 2024	274	2411	1053
26 Mar 2024	403	2470	1553
27 Mar 2024	320	2403	1250
28 Mar 2024	289	2524	1142
29 Mar 2024	267	2845	1164
30 Mar 2024	263	3458	1217
31 Mar 2024	270	4192	1891

Response time in milliseconds - This information shows how quickly a company you used to make a payment was able to check you had enough money available. This is called 'confirmation of funds'.

Date	Open Banking Service v3.1
01 Jan 2024	441
02 Jan 2024	418
03 Jan 2024	419
04 Jan 2024	414
05 Jan 2024	402
06 Jan 2024	377
07 Jan 2024	453
08 Jan 2024	381
09 Jan 2024	397
10 Jan 2024	397
11 Jan 2024	352
12 Jan 2024	355
13 Jan 2024	355
14 Jan 2024	422
15 Jan 2024	372
16 Jan 2024	407
17 Jan 2024	364
18 Jan 2024	439
19 Jan 2024	356
20 Jan 2024	342
21 Jan 2024	394
22 Jan 2024	367
23 Jan 2024	370
24 Jan 2024	364
25 Jan 2024	343
26 Jan 2024	363
27 Jan 2024	321
28 Jan 2024	362
29 Jan 2024	356
30 Jan 2024	360
31 Jan 2024	363
01 Feb 2024	360
02 Feb 2024	352
03 Feb 2024	347
04 Feb 2024	383
05 Feb 2024	350
06 Feb 2024	338
07 Feb 2024	327
08 Feb 2024	346
09 Feb 2024	330
10 Feb 2024	252
11 Feb 2024	387
12 Feb 2024	375
13 Feb 2024	404
14 Feb 2024	405
15 Feb 2024	394
16 Feb 2024	381
17 Feb 2024	402
18 Feb 2024	478
19 Feb 2024	421
20 Feb 2024	406
21 Feb 2024	385
22 Feb 2024	378
23 Feb 2024	390
24 Feb 2024	352
25 Feb 2024	393
26 Feb 2024	331
27 Feb 2024	350
28 Feb 2024	350
29 Feb 2024	352
01 Mar 2024	352
02 Mar 2024	353
03 Mar 2024	386
04 Mar 2024	336
05 Mar 2024	330
06 Mar 2024	301
07 Mar 2024	236
08 Mar 2024	230
09 Mar 2024	422
10 Mar 2024	376
11 Mar 2024	233
12 Mar 2024	257
13 Mar 2024	240
14 Mar 2024	239
15 Mar 2024	223
16 Mar 2024	220
17 Mar 2024	299
18 Mar 2024	223
19 Mar 2024	227
20 Mar 2024	228
21 Mar 2024	239
22 Mar 2024	228
23 Mar 2024	225
24 Mar 2024	250
25 Mar 2024	234
26 Mar 2024	570
27 Mar 2024	236
28 Mar 2024	224
29 Mar 2024	218
30 Mar 2024	217
31 Mar 2024	245

Percentage error rate - This information shows the percentage of errors that occurred when we received requests from companies you asked us to share your data with, or that you allowed to make a payment for you or check you had enough money available to make a payment.

Date	Open Banking Service
01 Jan 2024	0.1%
02 Jan 2024	0.1%
03 Jan 2024	0.2%
04 Jan 2024	0.2%
05 Jan 2024	0.1%
06 Jan 2024	0.1%
07 Jan 2024	0.1%
08 Jan 2024	0.1%
09 Jan 2024	0.1%
10 Jan 2024	0.1%
11 Jan 2024	0.1%
12 Jan 2024	0.1%
13 Jan 2024	0.1%
14 Jan 2024	0.1%
15 Jan 2024	0.2%
16 Jan 2024	0.1%
17 Jan 2024	0.1%
18 Jan 2024	0.1%
19 Jan 2024	0.1%
20 Jan 2024	0.1%
21 Jan 2024	0.1%
22 Jan 2024	0.1%
23 Jan 2024	0.1%
24 Jan 2024	0.2%
25 Jan 2024	0.1%
26 Jan 2024	0.1%
27 Jan 2024	0.1%
28 Jan 2024	0.2%
29 Jan 2024	0.1%
30 Jan 2024	0.1%
31 Jan 2024	0.1%
01 Feb 2024	0.1%
02 Feb 2024	0.1%
03 Feb 2024	0.1%
04 Feb 2024	0.2%
05 Feb 2024	0.2%
06 Feb 2024	0.1%
07 Feb 2024	0.3%
08 Feb 2024	0.2%
09 Feb 2024	0.1%
10 Feb 2024	0.1%
11 Feb 2024	0.2%
12 Feb 2024	0.1%
13 Feb 2024	0.2%
14 Feb 2024	0.1%
15 Feb 2024	0.1%
16 Feb 2024	0.1%
17 Feb 2024	0.2%
18 Feb 2024	0.2%
19 Feb 2024	0.1%
20 Feb 2024	0.1%
21 Feb 2024	0.2%
22 Feb 2024	0.2%
23 Feb 2024	0.1%
24 Feb 2024	0.2%
25 Feb 2024	0.2%
26 Feb 2024	0.2%
27 Feb 2024	0.2%
28 Feb 2024	0.2%
29 Feb 2024	0.3%
01 Mar 2024	0.2%
02 Mar 2024	0.1%
03 Mar 2024	0.2%
04 Mar 2024	0.1%
05 Mar 2024	0.1%
06 Mar 2024	0.1%
07 Mar 2024	0.1%
08 Mar 2024	0.1%
09 Mar 2024	1.5%
10 Mar 2024	3.6%
11 Mar 2024	0.1%
12 Mar 2024	0.3%
13 Mar 2024	0.1%
14 Mar 2024	0.2%
15 Mar 2024	0.1%
16 Mar 2024	0.1%
17 Mar 2024	3.5%
18 Mar 2024	0.1%
19 Mar 2024	0.2%
20 Mar 2024	0.1%
21 Mar 2024	0.1%
22 Mar 2024	0.0%
23 Mar 2024	0.1%
24 Mar 2024	13.3%
25 Mar 2024	0.3%
26 Mar 2024	2.1%
27 Mar 2024	0.6%
28 Mar 2024	0.1%
29 Mar 2024	0.1%
30 Mar 2024	0.1%
31 Mar 2024	9.5%